



Na osnovu člana 140. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 41/12 - Drugi novi prečišćen tekst, ,15/13 i 47/13), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 21.12.2015. godine, donijela je slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj čistoći;
2. Javna rasprava održaće se u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanova i trajaće 15 dana.
3. Primjedbe, prijedlozi, sugestije zastupnika i mišljenja radnih tijela Skupštine dostavljaju se Vladi Kantona Sarajevo koja organizuje i provodi javnu raspravu.
4. Vlada Kantona Sarajevo dužna je da nakon provedene javne rasprave podnese Skupštini Izvještaj o rezultatima javne rasprave koji sadrži primjedbe, prijedloge i mišljenja, kao i da da obrazloženje razloga zbog kojih pojedine primjedbe, prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni u pripremi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj čistoći.

Broj:01-02-32593/15
21.12.2015. godine
S A R A J E V O

PREDSJEDATELJICA
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Prof. Ana Babić





Na osnovu čl. 12 e) i 18. b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13) Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 21.12.2015.godine, utvrdila je

NACRT

ZAKONA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOJ ČISTOĆI

Član 1.

(Dopuna člana 4.)

U Zakonu o komunalnoj čistoći ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 11/97) u članu 4. stav 1. u tački 1. iza riječi "kolovozi," dodaje se riječ: "biciklističke staze,".

Član 2.

(Izmjena tačke 3. stav 2. člana 5.)

U članu 5. stav 2. u tački 3. riječi: "napuštena vozila," brišu se.

Član 3.

(Izmjena člana 15.)

Član 15. mijenja se i glasi:

"Član 15.

Zabranjeno je:

1. odlaganje na javnu površinu van korpi i posuda za otpatke: papira, ambalaže, kabastih predmeta, smeća, zemlje, pijeska i slično, kao i odlaganje kabastog otpada na mjesto i u vrijeme suprotno odredbi stava 3. člana 5. ovog zakona,
2. odlaganje miješanog komunalnog otpada u posude namijenjene za selektivno odlaganje otpada: papira, plastike, stakla i slično, kao i odlaganje otpada koji se može reciklirati, a da za to postoje uslovi, u posude za miješani otpad,
3. korišćenje javne površine za ostavljanje i smještaj robe, ambalaže, građevinskog materijala, zemlje, pijeska i slično, napuštenih uređaja, osim u slučaju kada je to dozvoljeno ovim zakonom ili drugim propisom,
4. parkiranje vozila uz posude za otpad tako da se onemogućava pražnjenje istih,
5. parkiranje vozila na način kojim se korisniku uličnog hidranta onemogućuje pristup hidrantu,
6. parkiranje vozila na uličnim hidrantima i uličnim slivnicima,
7. parkiranje vozila na zelenim i rekreativnim površinama, kao i na drugi način prljanje i oštećivanje istih,



8. postavljanje na javnu površinu predmeta koji mogu remetiti kretanje pješaka, uprljati ili povrijediti prolaznike i drugo,
9. prljanje, šaranje, oštećivanje i zagađivanje zgrada, javnih, vodovodnih, telefonskih, sanitarnih i drugih uređaja i njihovih dijelova, blaćenje izloga i fasada prilikom pranja ulica, ljepljenje plakata bez dozvole i izvan mjesta određenih za tu svrhu,
10. polijevanje ili ispuštanje na javne površine prljavih i masnih tečnosti, boja, lakova, maziva, ulja, tekućih goriva, kreča, životinjskog izmeta i fekalija,
11. dovoženje na njive, livade, bašte i javne površine otpadaka životinjskog porijekla i fekalija, kao i upotrebljavanje tih otpadaka i fekalija za đubrenje izuzev stajskog đubriva,
12. prljanje javnih površina na drugi način (vršenjem nužde, pljuvanjem, bacanjem opušaka od cigareta, bacanjem otpadaka kroz prozor i slično),
13. prevoženje životinjskog izmeta i fekalija vozilima koja nisu podešena za prevoz takvog tereta,
14. pranje vozila, ćilima i drugih stvari na javnim površinama,
15. opravljavanje i servisiranje (mijenjanje ulja) vozila i obavljanje drugih zanatskih radova na javnim površinama,
16. ispuštanje otpadnih voda (sa krovova, drenaža, unutrašnjih instalacija iz stambenih i drugih objekata, septičkih jama) na bašte, dvorišta i javnu površinu,
17. odlaganje otpadaka na javnim površinama koje nisu predviđene prostorno-planskom dokumentacijom, kao lokacija za deponovanje otpadaka,
18. nekontrolisana sječa drveća i uništavanje ukrasnog bilja,
19. nepropisno držanje životinja i njihovo izvođenje i ispaša na javnim zelenim površinama,
20. odlaganje otpada iz člana 5. ovog zakona, građevinskog i drugog otpada u napuštene objekte i posjede,
21. loženje vatre, paljenje otpada na javnim i drugim površinama, osim na zato uređenim mjestima.”.

Član 4.

(Dopuna člana 20. novim stavom 4.)

U članu 20. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

“Kabasti otpad se sakuplja sa lokacija koje se nalaze na javnim površinama, a određuje ih javno komunalno preduzeće uz suglasnost općinskog organa nadležnog za komunalne poslove.”

Član 5.

(Izmjena stava 1. člana 21.)

U članu 21. stav 1. mijenja se i glasi:

“Mjesto za posude i korpe za otpatke na javnim površinama za čiju čistoću su odgovorna komunalna preduzeća, određuje općinski organ nadležan za komunalne poslove uz saglasnost komunalnog preduzeća.”.

Član 6.

(Izmjena stava 3. člana 22.)

U članu 22. stav 3. mijenja se i glasi:



“Kao posude koriste se: kontejneri i kante za otpad različitih zapremina, podzemni kontejneri, korpe za otpatke i kese.”.

Član 7.

(Dodavanje novih članova)

Iza člana 23. dodaju se novi čl. 23a.,23b. i 23c. koji glase:

“Član 23a.

Za odvojeno sakupljanje otpada, koriste se namjenske vrste posuda i to:

1. plava posuda ili posuda sa plavim poklopcem za papir i karton,
2. žuta posuda ili posuda sa žutim poklopcem za plastiku i metal,
3. zelena posuda ili posuda sa zelenim poklopcem za staklo,
4. smeđa posuda ili posuda sa smeđim poklopcem za otpad za kompostiranje,
5. siva posuda ili posuda sa sivim poklopcem za miješani otpad.

Član 23b.

Posude za odvojeno sakupljanje otpada mogu biti postavljene uz lokalne punktove za miješani otpad, na zelenim otocima i u reciklažnim dvorištima.

Lokalni punktovi za miješani otpad (niše i drugi prostori predviđeni planovima upravljanja otpada) su mjesta na javnim površinama na koja se postavljaju posude za miješani otpad.

Zeleni otoci su mjesta na javnim površinama, na koja se postavljaju posude za selektivno prikupljanje komunalnog otpada.

Reciklažna dvorišta su mjesta namjenjena za razvrstavanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada, pogodnog za reciklažu i opasnog otpada iz domaćinstva.

Član 23c.

Mjesta za lokalne punktove za miješani otpad i zelene otoke određuju se općinskim planovima upravljanja otpadom.

Mjesta za reciklažna dvorišta određuju se prostorno-planskom dokumentacijom.

Ukoliko u važećim prostorno-planskim dokumentima nisu određena mjesta za reciklažna dvorišta, odredit će ih gradski odnosno općinski organ nadležan za komunalne poslove.

Član 8.

(Dodavanje novog člana 27a.)

Iza člana 27. dodaje se novi član 27a. koji glasi:



web: <http://skupstina.ks.gov.ba>
e-mail: skupstina@skupstina.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-055, Fax: + 387 (0) 33 562-210
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



“Član 27a.

Vlasnici ili korisnici stambenog ili poslovnog prostora ili prostora za druge namjene dužni su kućni otpad iznositi u tačno određenim vremenskim terminima utvrđenim programom odvoza otpada.”.

Član 9.

(Izmjena člana 30.)

Član 30. mijenja se i glasi:

“Član 30.

U posude za komunalni otpad zabranjeno je paliti otpatke, odlagati tekuće ili polutekuće tvari, žar, lešine životinja, akumulatore, otpad iz klaonice, mesnice i ribarnice, kabasti otpad, zemlju, građevinski otpad i opasni otpad.

Otpad koji se skuplja ne smije sadržavati opasni otpad, građevinski otpad, kabasti otpad, životinjske lešine.

Prilikom postupanja sa komunalnim otpadom mora se iz njega izdvojiti opasni otpad.

Otpad koji se odlaže u posude za sakupljanje ne smije sadržavati nikakve predmete i materijale koji mogu eksplodirati, zapaliti posudu ili predstavljati opasnost za zaposlenike koji sakupljaju ili tretiraju otpad.

Predmeti sa oštricama trebaju biti umotani da se spriječi povređivanje.

Zabranjeno je prebiranje po posudama i mjestima za smještaj posuda.

Zabranjeno je u sivi kontejner odlagati otpad namijenjen za plavi, žuti ili zeleni kontejner.

Zabranjeno je u kontejner za odvojeno sakupljanje otpada odlagati drugi otpad, osim otpada za koji su namijenjeni.”.

Član 10.

(Izmjena člana 41.)

Član 41. mijenja se i glasi:

“Član 41.

Uklanjanje snijega i posipanje pristupnih puteva i pločnika oko zgrade na površini koja nije javna vrši preduzeće ili drugo pravno lice kojima je zgrada povjerena na upravljanje i održavanje.”.



Član 11.

(Izmjena člana 45.)

Član 45. mijenja se i glasi:

“ Član 45.

Uklanjanje snijega sa tramvajskih, autobuskih, trolejbuskih, kombi i željezničkih stajališta, tramvajskih i željezničkih pruga, benzinskih stanica i posipanje tih površina vrše preduzeća i druga pravna lica koja te površine koriste, odnosno kojim upravljaju.”.

Član 12.

(Dopuna člana 55. stavovima 3. i 4.)

U članu 55. dodaju se st. 3. i 4. koji glase:

“Ukoliko korisnik usluga ne postupi u smislu stava 2. ovog člana ovlaštene zaposlenici komunalnog preduzeća takvog korisnika usluge će evidentirati kroz zapisnik o uključivanju korisnika usluga, koji će predstavljati osnov za plaćanje usluga iz stav 1. ovog člana.

Nadležne općinske službe dužne su dostaviti komunalnom preduzeću rješenje o dozvoli za rad i rješenje o prestanku rada svih subjekata sa područja nadležne općine radi vođenja evidencije i naplate komunalne usluge.”.

Član 13.

(Dopuna člana 56. novim stavovima 4. i 5.)

(1) U članu 56. iza stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:

“Korisnici stambenog prostora na području Kantona Sarajevo, koji žive i rade u inostranstvu ili izvan područja Kantona Sarajevo, a koji povremeno koriste stambeni prostor, dužni su plaćati naknadu za odvoz otpada po postojećem cjenovniku za period korištenja stana, odnosno za period koji ne može biti manji od tri mjeseca u toku jedne kalendarske godine.

Vlasnik stana iz prethodnog stava dužan je komunalnom preduzeću prijaviti period od najmanje tri mjeseca za koji će plaćati uslugu u protivnom će se smatrati korisnicima usluga tokom čitave godine.”.

(2) Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

Član 14.

(Izmjena člana 62.)

U članu 62. riječi: “poslove prostornog uređenja, stambenih i komunalnih poslova” zamjenjuju se riječima: “ komunalne poslove”.



Član 15.

(Izmjena i dopuna člana 63.)

(1) U članu 63. na kraju teksta briše se tačka i dodaju riječi: "i sačini zapisnik ili službenu zabilješku, koju prosljeđuje nadležnom kantonalnom komunalnom inspektor na postupanje."

(2) U istom članu dodaje se stav 2. koji glasi:

"Komunalni redar zapisnički može naložiti čišćenje otpadom ili na drugi način zaprljane javne i druge površine u skladu sa odredbama ovog Zakona."

Član 16.

(Izmjena člana 64.)

Član 64. mijenja se i glasi:

"Član 64.

U ostvarivanju zaštite komunalne čistoće, komunalni redar je ovlašten da vrši kontrolu u pogledu održavanja čistoće na javnim i drugim površinama, sačinjava zapisnike i službene zabilješke na licu mjesta i iste prosljeđuje nadležnoj kantonalnoj komunalnoj inspekciji na postupanje."

Član 17.

(Izmjena člana 65.)

(1) U članu 65. u stavu 1. riječi: "od 500 do 3000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1.000,00 KM do 6.000,00 KM".

(2) U stavu 2. istog člana riječi: "od 100 do 700 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 300,00 KM do 2.000,00 KM".

Član 18.

(Izmjena člana 66.)

(1) U članu 66. u stavu 1. riječi: "od 500 do 2000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM".

(2) U stavu 2. istog člana riječi: "od 100 do 500 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 300,00 KM do 1.500,00 KM".

Član 19.

(Izmjena člana 67.)



(1) U članu 67. u stavu 1. riječi: "od 500 do 3000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1.000,00 KM do 6.000,00 KM", a riječi: "imalac radnje" zamjenjuju se riječima: "fizičko lice".

(2) U istom stavu tač. 4, 7. i 10. mijenjaju se i glase:

"4. ako učini koju od zabranjenih radnji iz člana 15. tač. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. i 21. ovog zakona;

7. ako ne nabavljaju i ne održavaju posude na javnim površinama za čiju su čistoću odgovorni (član 26. st. 2. i 3.);

10. ako se ne pridržavaju obaveza utvrđenih u čl. 41, 43, 44, 45, 46. i članu 47. st. 2., 3. i 5. ovog zakona."

(3) U stavu 2. istog člana riječi: "od 200 do 700 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 500,00 KM do 2.000,00 KM".

Član 20.

(Izmjena člana 68.)

(1) U članu 68. u stavu 1. riječi: "od 500 do 2000 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1.000,00 KM do 5.000,00 KM", a riječi: "imalac radnje" zamjenjuju se riječima: "fizičko lice".

(2) U istom stavu iza tačke 4. dodaje se tačka 5. koja glasi:

"5. ako učini prekršaj iz člana 27a. ovog zakona".

(3) Dosadašnje tač. 5. i 6. postaju tač. 6. i 7.

(4) U stavu 2. istog člana riječi: "od 100 do 500 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 300,00 KM do 1.500,00 KM".

Član 21.

(Izmjena člana 69.)

(1) U članu 69. u stavu 1. riječi: "od 500 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 1.500,00 KM", a riječi: "imalac radnje" zamjenjuju se riječima: "fizičko lice".

(2) U stavu 2. istog člana riječi: "od 80 DEM." zamjenjuju se riječima: "od 300,00 KM.".

Član 22.

(Izmjena člana 70.)

Član 70. mijenja se i glasi:



web: <http://skupstina.ks.gov.ba>
e-mail: skupstina@skupstina.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-055, Fax: + 387 (0) 33 562-210
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



“Član 70.

Novčanom kaznom od 100,00 KM do 1.500,00 KM kazniće se za prekršaj građanin:

1. ako ne održava čistoću na drugim površinama iz člana 2. ovog zakona (član 3);
2. ako pri obrezivanju i čišćenju grmlja i živih ograda, materijal i otpatke ne ukloni i javnu površinu ne očisti nakon završenog posla, a ako posao traje više dana, otpatke ne ukloni po završetku svakog radnog dana (član 13);
3. ako izvođač građevinskih radova ne pridržava se obaveza utvrđenih u članu 14. ovog zakona;
4. ako učini koju od zabranjenih radnji iz člana 15. tač. 1. do 21. ovog zakona;
5. ako se ne pridržava obaveza utvrđenih u čl. 16, 17, 18. i 19. ovog zakona;
6. ako postupi suprotno zabrani utvrđenoj u članu 20. stav 3. ovog zakona;
7. ako postupi suprotno odredbama člana 27a.;
8. ako postupi suprotno odredbama člana 30.;
9. ako prebire i prekopava po deponiji suprotno zabrani iz člana 35. stav 3. ovog zakona;
10. ako se ne pridržava obaveza utvrđenih u čl. 42, 43, 44, 47. st. 4. i 5, člana 48 stav 2. i člana 50. stav 2. ovog zakona.”.

Član 23.

(Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Broj:01-02-32593/15
21.12.2015. godina
SARAJEVO

PRESJEDATELJICA
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Prof Ana Babić



web: <http://skupstina.ks.gov.ba>
e-mail: skupstina@skupstina.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-055, Fax: + 387 (0) 33 562-210
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV:

Pravni osnov za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći sadržan je u članu 12e. i 18b. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 1/96, 2/96 – ispravka, 3/96-ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), prema kojima je Kanton isključivo nadležan za utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi, a Skupština Kantona Sarajevo nadležna da donosi zakone i druge propise iz nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona.

RAZLOZI DONOŠENJA:

Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo od strane KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo i Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo upućeni su prijedlozi i inicijative za izmjene i dopune postojećeg Zakona o komunalnoj čistoći koji je donesen od strane Skupštine Kantona Sarajevo 14. juna 1997. godine i objavljen u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 11/97.

Prijedlozi i inicijative su upućene kako bi se poboljšalo regulisanje navedene oblasti, Zakon dopunio i izmjenio sa novim odredbama koje odražavaju stvarno stanje na terenu, riješile poteškoće sa kojima se susreću inspektori i komunalni redari na terenu, te usaglasile kaznene odredbe i izmjenila oznaka valuta DEM koja je navedena u Zakonu u KM kao važeću novčanu valutu Bosne i Hercegovine.

Obzirom da je navedeni Zakon donesen 1997. godine, te da su istim preuzeta rješenja iz ranije važeće Odluke o održavanju čistoće i uklanjanja snijega donesene 1987. godine, odredbe Zakona o komunalnoj čistoći je potrebno prilagoditi stvarnom stanju na terenu, te neke odredbe uskladiti sa propisima koji su doneseni iz oblasti upravljanja otpadom.

Nakon sastanka održanog dana 08.06.2015. godine sa predstavnicima KJKP “RAD” d.o.o. Sarajevo i Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo, upućene su pismeni prijedlozi za izmjene i dopune Zakona o komunalnoj čistoći.

Nakon razmatranja dostavljenih prijedloga za izmjene i dopune Zakona o komunalnoj čistoći, zaključeno je da većina upućenih prijedloga su osnovani, te se pristupilo izradi Nacrta Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o komunalnoj čistoći.

PRAVNA RJEŠENJA:

Član 1. - Ovim članom se dopunjuje član 4. sa riječima “Biciklističke staze iz razloga što se u 2015. godine realizuje izgradnja biciklističkih staza, kao vid javno-prometne površine koje nisu bile u vrijeme donošenja Zakona 1997. godine, te je važno odrediti nadležnost održavanja i finasiranja održavanja istih.

Član 2. - Ovim članom se u članu 5. stav 2. tačka 3. brišu riječi “napuštena vozila”, iz razloga što napušteno vozilo ne može se smatrati kućnim otpadom, te iz razloga što termin napušteno vozilo treba da definiše propis koji reguliše pitanje saobraćaja u mirovanju, kao i način uklanjanja vozila koja se mogu smatrati napuštenim. Uklanjanje napuštenih vozila u okruženju je također definisano propisima koji regulišu pitanje saobraćaja u mirovanju.

Član 3. - Ovim članom izmijenjen je dosadašnji član 15. iz razloga što je isti dopunjen sa novim tačkama i to tačke 2., 4., 7., 20 i 21.

Tačka 2. je dodata sa ciljem unapređenja reciklaže, tačka 4. je dodata iz razloga što se čestim parkiranjem ispred posuda za prikupljanje otpada onemogućava pražnjenje istih od strane nadležnog preduzeća za odvoz otpada.

Tač. 7., 20., i 21. su uvrštene iz razloga što želi se potpunije definisati zabranjene aktivnosti, jer je

praksa pokazala da se aktivnosti iz navedenih tački pojavljuju kao čest prekršaj.

U tački 2. je brisan termin "stari automobil" - razlog isti kao i u članu 2. u vezi napuštenog vozila.

Tač. 11., 14. i 17. su postojale u ranijem članu 15., ali su dopunjene radi preciziranja norme, stvarnog stanja na terenu.

Zbog većih izmjena člana 15. Zakona odlučeno je da se navedeni član u potpunosti izmjeni radi lakšeg praćenja i primjene.

Član 4.- Ovim članom se dopunjuje član 20. stavom 4. iz razloga što se u članu 20. ne spominje prikupljanje kabastog otpada, a u toku godine postoje akcije kojima se prikuplja kabasti otpad.

Član 5. - Ovim članom je izmjenjen stav 1. člana 21. te je novim stavom predviđeno da mjesto za posude i korpe za otpatke na javnim površinama za čiju čistoću su odgovorna komunalna preduzeća, određuje općinski organ nadležan za komunalne poslove uz saglasnost komunalnog preduzeća iz razloga što je općina ta koja planira komunalnu infrastrukturu, pa samim tim i mjesta za posude i korpe.

Član 6. - Ovim članom se mijenja stav 3. člana 22. iz razloga usklađenosti sa terminologijom koja se koristi u Federalnom i Kantonalnom planu upravljanja otpadom.

Član 7. - Ovim članom se dodaju novi čl. 23a., 23b. i 23c. Navedenim članovima su definisane posude za odvojeno sakupljanje otpada, mjesta na kojima se posude mogu postavljati, te čime se određuju mjesta na kojima će se postaviti posude za odvojeno sakupljanje otpada. Također navedeni članovi su dodati radi usklađivanja sa Federalnim i Kantonalnim planovima upravljanja otpadom.

Član 8. - Ovaj član je neophodno predvidjeti zakonom iz razloga što je programom odvoza otpada u nekim rejonima decidno naveden vremenski termin (odlaganje putem vrećice), a česta je pojava ne pridržavanja istog što dovodi do pogoršanja komunalne higijene na terenu.

Član 9. - Ovim članom izmijenjen je član 30. Zakona i istim je precizirana zabrana bacanja raznog neprimjerenog otpada u posude za otpad, definisan je način odlaganja komunalnog otpada, čime će se spriječiti problemi sa kojim se susreću komunalne službe na terenu.

Član 10. - Ovim članom je preciznije definisana nadležnost uklanjanja snijega i sprečavanje poledice na pristupnim putevima i pločnicima zgrada kolektivnog stanovanja jer je rani član predviđio navedenu obavezu za korisnike stana, što je u praksi predstavljalo problem kontrole i nadzora. Također je i Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/12) u članu 24. stav 2. tačka dd) navedeno da pod tekućim održavanjem obuhvataju se aktivnosti i na održavanju čistoće oko zgrade na površinama koja nije javna, pa je i obaveza uklanjanja snijega i posipanje tih površina u nadležnosti pravnog lica kojem je povjereno upravljanje i održavanje zgrada.

Član 11. - Izmjenom člana 45. želi se preciznije definisati pojmovi stajališta i stanica, radi lakše primjene odredbe u praksi.

Član 12. - Ovim članom se član 55 dopunjuje sa dva nova stava, te se stavom 3. želi se riješiti problem gdje korisnici stambenog prostora uživaju uslugu odvoženja i deponovanja otpada, ali isti ne prijavljuju to nadležnom preduzeću, dok se stavom 4. želi spriječiti česta pojava da privredni obveznici na prijavljuju početak rada ili zatvaranje radnje, te se time izbjegava obaveza plaćanja naknade za održavanje čistoće i nabavku posuda. Obzirom da ta rješenja izdaju Općine bilo bi neophodno jedan primjerak dostaviti i nadležnom komunalnom preduzeću, čime će se izbjeći problemi plaćanja obaveza po pitanju održavanja čistoće.

Član 13. - Ovim članom se želi definisati i obaveza plaćanja usluge za korisnike stambenog prostora na području Kantona Sarajevo, koji žive i rade u inostranstvu ili izvan područja Kantona Sarajevo, a koji povremeno koriste stambeni prostor. U Gradu Sarajevu postoji oko 10 000 stambenih jedinica čiji su vlasnici izvan Kantona Sarajevo (Zenici, Tuzli, inostranstvu i dr.) koji povremeno koriste stanove u toku godine i teško ih je evidentirati. Obzirom da su isti korisnici usluge i da isti na taj način izbjegavaju obavezu plaćanja neophodno je ovo pitanje regulisati zakonom.

Član 14. - Ovim članom se vrši usklađivanje odredaba člana 62. sa nazivom novog Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture.

Član 15. - Ovim članom se mijenja i dopunjuje član 63. radi jasnijeg i preciznijeg definisanja ovlaštenja nadležnosti komunalnih redara, te efikasnijeg rada na terenu sa ciljem poboljšanja komunalne higijene na području Kantona Sarajevo.

Član 16. - Ovim članom se također želi definisati procedure u obavljanju poslova između komunalnog redara i nadležnog kantonalnog komunalnog inspektora.

Čl. 17., 18., 19., 20., 21. i 22. - navedenim članovima se vrše izmjene čl. 65., 66., 67., 68., 69. i 70. iz razloga što su sve novčane kazne izražene u DEM, a važeća valuta za izricanje novčane kazne kao prekršaja je KM.

Također su navedeni članovi koji regulišu kaznene odredbe usklađeni sa odredbama Zakona o prekršajima ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/14) kojim su drastično povećane maksimalne novčane kazne (Za prekršaje propisane zakonom novčana kazna može se propisati za fizičko lice do 10.000,00 KM, ranija kazna je bila 1.500,00 KM, za odgovornu osobu u pravnom licu do 20.000,00 KM, a ranije je bila 3.000,00 KM, a za pravno lice do 200.000,00 KM, a ranije je bila 15.000,00 KM) te se shodno tome odlučilo izvršiti povećanja minimalne i maksimalne kazne za prekršaje koji su propisani u Zakonom o komunalnoj čistoći, čime će se uticati na veće poštivanje normi Zakona i smanjiti broj povratnika u izvršenju prekršaja iz oblasti komunalne čistoće.

Član 23. - Ovim članom je utvrđen rok za stupanje na snagu ovog zakona.

Odredbe koje nisu prihvaćene:

Kada su u pitanju odredbe koje nisu prihvaćene od strane kantonalne uprave za inspekcijske poslove od 05.08.2015. godine, a koje su se odnosile pored važećeg zakona i na radni materijal izmjena Zakona razlozi su sljedeći:

Izmjena člana 2. dodavanje riječi mobilijar iz razloga što stubovi javne rasvjete i stubovi kontaktne mreže nisu javne površine.

Nije prihvaćen prijedlog da se ubaci riječ "objekata kolektivnog stanovanja" iz riječi "dvorišta" i riječ "kolektivnim" iz riječi "stubišta i sl." iz razloga što već predviđeni termini obuhvataju i ove površine.

Iz navedenog razloga nije prihvaćen ni prijedlog da se ubace riječi "javni mobilijar" u član 4.

Prijedlog za član 5. je obrazložen u pravnim rješenjima.

Prijedlog za član 6. nije također prihvaćen iz razloga jer javni mobilijar u smislu stubova javne rasvjete i stubova kontaktne mreže nije javna površina.

Prijedlog za izmjenu člana 14. nije prihvaćen, jer je u praksi ne provodivo da investitori koji izvode radove, materijal mogu odlagati na posebnim folijama ili kartonskim podlogama.

Član 15. ranije obrazložen u kontekstu starih automobila i napuštenih automobila. Ovaj je termin brisan.

Prijedlog za član 26. nije prihvaćen jer se zaključilo da bi dodavanje predloženog teksta moglo doći da pokušaja izbjegavanja obaveze nabavljanja posuda od strane osoba koje su to dužne da nabave.

Prijedlog za član 48. smatra se da je nepotrebno ubaciti dio teksta iz razloga što u praksi se to čini

na način koji odrede općine.

Prijedlog za član 58. smatra se da je dio teksta nepotreban jer je ranijim članovima definisano da se radi o javnim površinama.

Prijedlog za član 59. nije prihvaćen jer inspekcijski nadzor to sam po sebi podrazumijeva.

Prijedlog za član 15. u vezi napuštenog objekta nije prihvaćeno jer ta definicija postoji u Općinskim kojim se reguliše postupanje sa takvim objektima.

Prijedlog za član 14. nije prihvaćen iz razloga što Općinske inspekcije postupaju po Odlukama Općine, a Kantonalna inspekcija treba da postupa po propisima koje donio Kanton i koji definišu obaveze kantonalnih organa ili institucija.

POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA:

Za provođenje ovoga zakona nije potrebno obezbijediti finansijska sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo

ODREDBE ZAKONA KOJE SE MJENJAJU I DOPUNJUJU

ZAKON O KOMUNALNOJ ČISTOŠI

I - OPŠE ODREDBE

Član 4.

Javnim površinama, u smislu ovog zakona, smatraju se:

1. ulice, kolovozi, pločnici i rigoli, putevi, prilazi i prelazi, trgovi, podvožnjaci i nadvožnjaci, mostovi i stepeništa van zgrada, javna parkirališta, autobuska i tramvajska stajališta (u daljem tekstu: javne saobraćajne površine),
2. tramvajski i željeznički kolosjeci u posebnom trupu, sa stajalištima, benzinske stanice i prostor oko njih,
3. aerodrom i zaštitni aerodromski pojas,
4. otvoreni pijačni, tržni prostori i prostori oko prodajnih objekata,
5. neizgrađena građevinska zemljišta,
6. ulični slivnici;
7. kolovozi kantonalnih puteva,
8. zelene i rekreativne površine kao što su:
 - javne zelene površine (park-šume, parkovi, park-prirode, parkovske staze, travnjaci, drvoredi, skverovi, zelenilo uz saobraćajnice i slično),
 - zelene površine stambenih, odnosno urbanih cjelina
 - pješačke staze,
 - zelene površine posebne namjene (groblja, botanički i zoološki vrtovi),
 - površine za rekreaciju i fizičku kulturu na otvorenom prostoru (igrališta, izletišta, šetališta, fiskulturni tereni, bazeni, vježbališta, strelišta),
 - zaštitna područja i zaštitni zeleni pojasevi infrastrukturnih sistema,
 - površine uz uređene i neuređene obale rijeka i jezera.

Član 5.

Otpacima, u smislu ovog zakona, smatraju se:

1. kućni otpad,
 2. otpad koji nastaje u procesu rada.
- Pod kućnim otpadom podrazumijeva se:

1. Kućni otpad koji nastaje kao posljedica dnevnog življenja u stanovima (otpaci hrane, prašina, krpe, sitna ambalaža, pepeo, čađ i slično), kao i drugi otpaci koji se stvaraju u dvorištima, u zajedničkim prostorijama stambenih zgrada (hodnici, stubišta i sl.), garažama i šupama;
2. Kućni otpad koji nastaje u poslovnim zgradama i prostorijama, a nije proizvod redovne djelatnosti koja se obavlja u tim zgradama i prostorijama;
3. Kabasti otpad kao: napuštena vozila, stari namještaj, aparati za domaćinstvo, kartonska, limena i drvena ambalaža i druge glomazne stvari.

Mjesto i vrijeme odlaganja otpadaka iz tačke 3. prethodnog stava određuje kantonalni organ nadležan za komunalne poslove u dogovoru sa općinskim organom nadležnim za komunalne poslove i komunalnim preduzećima.

Pod otpadom koji nastaje u procesu rada podrazumijeva se otpad koji se stvara obavljanjem redovne djelatnosti u preduzećima, ustanovama, uslužnim djelatnostima i slično.

Član 15.

Zabranjeno je:

1. odlaganje na javnu površinu van korpi i posuda za otpatke: papira, ambalaže, kabastih predmeta, smeća, zemlje, pijeska i slično, kao i odlaganje kabastog otpada na mjesto i u vrijeme suprotno odredbi stava 3. člana 5. ovog zakona.
2. korišćenje javne površine za ostavljanje i smještaj robe, ambalaže, građevinskog materijala, zemlje, pijeska i slično, starih utomobila, napuštenih uređaja, osim u slučaju kada je to dozvoljeno ovim zakonom ili drugim propisom,
3. parkiranje vozila na način kojim se korisniku uličnog hidranta onemogućuje pristup hidrantu, 4. parkiranje vozila na uličnim hidrantima i uličnim slivnicima,
5. postavljanje na javnu površinu predmeta koji mogu remetiti kretanje pješaka, uprljati ili povrijediti prolaznike i drugo,
6. prljanje, šaranje, oštećivanje i zagađivanje zgrada, javnih, vodovodnih, telefonskih, sanitarnih i drugih uređaja i njihovih dijelova, blaćenje izloga i fasada prilikom pranja ulica, ljepljenje plakata bez dozvole i izvan mjesta određenih za tu svrhu,
7. polijevanje ili ispuštanje na javne površine prljavih i masnih tečnosti, boja, lakova, maziva, ulja, tekućih goriva, kreča, životinjskog izmeta i fekalija,
8. dovoženje na njive, livade, bašte i javne površine otpadaka životinjskog porijekla i fekalija, kao i upotrebljavanje tih otpadaka i fekalija za đubrenje,
9. prljanje javnih površina na drugi način (vršenjem nužde, pljuvanjem, bacanjem opušaka od cigareta, bacanjem otpadaka kroz prozor i slično),
10. prevoženje životinjskog izmeta i fekalija vozilima koja nisu podešena na prevoz takvog tereta,
11. pranje vozila na javnim površinama,
12. opravljavanje i servisiranje (mijenjanje ulja) vozila i obavljanje drugih zanatskih radova na javnim površinama,
13. ispuštanje otpadnih voda (sa krovova, drenaža, unutrašnjih instalacija iz stambenih i drugih objekata, septičkih jama) na bašte, dvorišta i javnu površinu,
14. odlaganje otpadaka na javnim površinama koje nisu predviđene Urbanističkim planom Kantona odnosno općine, kao lokacija za deponovanje otpadaka,
15. nekontrolisana sječa drveća i uništavanje ukrasnog bilja,
16. nepropisno držanje životinja i njihovo izvođenje i ispaša na javnim zelenim površinama.

Član 20.

Sakupljanje otpadaka vrši se putem tipiziranih posuda za otpatke (u daljem tekstu: posude) koje su smještene u zgradama ili na javnim površinama.

Posude u stambenim i poslovnim zgradama i prostorijama drže se na mjestu koje je za to predviđeno investiciono tehničkom dokumentacijom, po kojoj su te zgrade odnosno prostorije izgrađene.

Zabranjena je upotreba u druge svrhe prostorija koje su određene za smještaj posuda, kao i izmjena namjene tih prostorija.

Član 21.

Mjesto za posude i korpe za otpatke na javnim površinama za čiju čistoću su odgovorna komunalna preduzeća, određuju ta preduzeća, uz saglasnost općinskog organa nadležnog za komunalne poslove.

Na ostalim javnim površinama, mjesta iz prethodnog stava, određuju sporazumno korisnici, odnosno nosioci prava upravljanja tim površinama i komunalna preduzeća, vodeći računa o zadovoljavanju minimalnih sanitarno higijenskih uslova.

Ako se ne postigne sporazum, ili ako nisu ispunjeni sanitarno-higijenski uslovi, mjesto iz stava 2. ovog člana određuje kantonalni inspektorat nadležan za sanitarnu inspekciju.

Član 22.

Posude moraju biti prilagođene uređajima i tehnološkom procesu rada komunalnih preduzeća.

Tipove posuda, u zavisnosti od namjene, određuju komunalna preduzeća.

Kao posude koriste se: kontejneri, hajfiši, kante za otpatke, korpe za otpatke i najlonske vreće.

Član 30.

Zabranjeno je u posude bacati žar, paliti otpatke, sipati vodu i druge tečnosti i stavljati predmete koji se, u smislu ovog zakona, ne smatraju otpatkom, kao i prebirati po posudama i mjestima za smještaj posuda.

Član 41.

Uklanjanje snijega i posipanje pločnika i pristupnih puteva, stambenih zgrada i stanova u državnom vlasništvu, vrše korisnici stana.

Član 45.

Uklanjanje snijega sa tramvajskih, željezničkih pruga i stajališta, benzinskih i autobuskih stanica i posipanje tih površina, vrše preduzeća i druga pravna lica koja te površine koriste, odnosno kojima upravljaju.

Član 55.

Korisnici usluga dužni su plaćati usluge prikupljanja, odvoženja i deponovanja otpadaka od prvog dana narednog mjeseca u kojem je započeta upotreba objekta.

Korisnici usluga dužni su objekte prijaviti komunalnim preduzećima u roku od 15 dana od dana započete upotrebe objekta.

Član 56.

Korisnik usluga nije dužan plaćati za usluge prikupljanja, odvoženja i deponovanja otpadaka, ako se objekat za koji se vrši plaćanje ovih usluga ne koristi tri i više kalendarskih mjeseci, pod uslovom da je pismenim podneskom prijavio komunalnim preduzećima prestanak korišćenja objekta.

U pismenom podnesku, korisnik usluga mora označiti i vrijeme za koje neće koristiti objekat, u protivnom, smatraće se da nije ni prijavio prestanak korišćenja objekta.

Ako korisnik usluga počne da koristi objekat prije isteka vremena navedenog u podnesku, dužan je u roku od 8 dana od dana početka korišćenja objekta, pismeno obavijestiti komunalno preduzeće i platiti usluge prikupljanja, odvoženja i deponovanja otpadaka od prvog dana u mjesecu u kojem je započeo koristiti objekat.

Ne može se otkazati korišćenje usluga prikupljanja, odvoženja i deponovanja otpadaka iz garaža.

Član 62.

Kantonalni organ nadležan za poslove prostornog uređenja, stambenih i komunalnih poslova propisuje zadatke i način obavljanja dužnosti komunalnog redara, način odijevanja i oznake, te oblik i sadržaj legitimacije komunalnog redara.

Član 63.

Ako komunalni redar zatekne lice koje vrši radnju suprotno odredbama ovog zakona i

propisima donesenim na osnovu njega, ima pravo zatražiti ličnu kartu ili drugu ispravu na osnovu koje može utvrditi identitet osobe.

Član 64.

U ostvarivanju zaštite komunalne čistoće, komunalni redar je ovlašćen da vrši kontrolu u pogledu održavanja čistoće na javnim i drugim površinama i podnosi prijavu kantonalnom inspektoratu nadležnom za komunalnu inspekciju.

VII - KAZNENE ODREDBE

Član 65.

Novčanom kaznom od 500 do 3.000 DEM kazniće se za prekršaj komunalna preduzeća:

1. ako ne održavaju čistoću na javnim površinama iz člana 4. tač. 1. i 8. alineje 1. i 2. ovog zakona (član 6. st. 1. i 2);
2. ako se ne pridržavaju obaveza utvrđenih u članu 7. stav 1. i članu 9. ovog zakona;
3. ako na javnim površinama na kojima čistoću održavaju komunalna preduzeća ne postavljaju korpe za otpatke, ne uklone i ne zamijene ih novim (član 11);
4. ako broj posuda ne omogućava sakupljanje cjelokupnog otpada (član 24);
5. ako ne nabavljaju, ne održavaju, ne dezinfikuju i ne peru posude (član 26. stav 1);
6. ako ne odvoze otpatke iz člana 5. stav 1. tač. 1. do 3. ovog zakona prema rasporedu utvrđenom operativnim planom i ako ne dostave operativni plan nadležnim organima (član 27);
7. ako ne odvoze otpatke iz namjenskih posuda (član 28);
8. ako se otpaci odvoze i deponuju vozilima koja nisu podešena za tu svrhu, čime se omogućava rasipanje otpadaka prilikom transporta (član 31);
9. ako ne uklanja snijeg sa javnih površina iz člana 4. tač. 1. i 8. alineje 1. i 2. ovog zakona (član 37. st. 1. i 2);
10. ako se ne pridržavaju obaveza utvrđenih u članu 38. st. 1. i 3. i članu 40. ovog zakona;
11. ako za period predviđen u članu 49. ovog zakona ne organizuju stalnu zimsku službu.

Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u komunalnim preduzećima novčanom kaznom od 100 do 700 DEM.

Član 66.

Novčanom kaznom od 500 do 2000 DEM kazniće se za prekršaj komunalna preduzeća:

1. ako postupe suprotno zabrani utvrđenoj u članu 12. ovog zakona;
2. ako blati izloge i fasade prilikom pranja ulica (član 15. tačka 6);
3. ako odredi mjesta za posude i korpe za otpatke na javnim površinama bez saglasnosti općinskog organa nadležnog za komunalne poslove (član 21. stav 1);
4. ako ne dovede u prvobitno stanje oštećene površine, objekte i nasade sa kojih se uklanja snijeg (član 50. stav 1).

Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u komunalnim preduzećima novčanom kaznom od 100 do 500 DEM.

Član 67.

Novčanom kaznom od 500 do 3000 DEM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice i imalac radnje:

1. ako ne održava čistoću na javnim površinama za čiju čistoću je odgovoran (član 6. stav 3);
2. ako na javnim površinama na kojima čistoću održavaju korisnici, odnosno nosioci prava

- upravljanja tim površinama, ne postave korpe za otpatke, ne uklone i ne zamijene ih novim (član 11. stav 2);
3. ako se pravno lice - izvođač građevinskih radova ne pridržava obaveza utvrđenih u članu 14. ovog zakona;
 4. ako učini koju od zabranjenih radnji iz člana 15. tač. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. i 15. ovog zakona;
 5. ako posude u stambenim i poslovnim zgradama i prostorijama ne drže na mjestu koje je predviđeno investiciono-tehničkom dokumentacijom po kojoj su te zgrade odnosno prostorije izgrađene ili ako se prostorije za smještaj posuda koriste u druge svrhe ili se vrši izmjena namjene tih prostorija (član 20. st. 2. i 3);
 6. ako se ne pridržavaju obaveza utvrđenih u članu 21. stav 2. ovog zakona;
 7. ako ne nabavljaju i ne održavaju posude na javnim površinama za čiju čistoću su odgovorni (član 26. stav 3);
 8. ako se otpaci odvoze i deponuju na deponiju vozilima koja nisu podešena za tu svrhu i omogućava se rasipanje otpadaka prilikom transporta (član 31), ili ako vrši odlaganje zemlje od iskopa sa gradilišta ili drugog građevinskog otpada, a otpad se ne koristi u tehnološkom procesu (član 36. stav 2);
 9. ako ne uklanja snijeg sa javnih površina koje koriste ili kojima upravljaju (član 37. stav 3);
 10. ako se ne pridržavaju obaveza utvrđenih u čl. 43, 44, 45, 46. i članu 47. st. 2, 3. i 5. ovog zakona.

Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 200 do 700 DEM.

Član 68.

Novčanom kaznom od 500 do 2000 DEM kazniće se za prekršaj preduzeće ili drugo pravno lice i imalac radnji:

1. ako ne održava čistoću na drugim površinama iz člana 2. ovog zakona (član 3);
2. ako postupi suprotno zabrani utvrđenoj u članu 12. ovog zakona;
3. ako pri korišćenju javnih površina, eventualna oštećenja i zaprljanost na vrijeme i po završetku ne otkloni (član 16), ako se iz vozila koja se kreću ili se nalaze na javnim saobraćajnim površinama prosipa i rastura utovareni materijal (član 17);
4. ako se ne pridržavaju obaveza utvrđenih u čl. 18. i 19. ovog zakona;
5. ako postupa suprotno odredbi člana 48. stav 1. ovog zakona;
6. ako ne dovede u prvobitno stanje oštećene površine, objekte i nasade sa kojih se uklanja snijeg (član 50. stav 2).

Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u preduzeću ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 100 do 500 DEM.

Član 69.

Novčanom kaznom od 500 DEM kazniće se pravno lice i imalac radnje:

1. ako postavlja na javnu površinu predmete koji mogu remetiti kretanje pješaka, uprljati ili povrijediti prolaznike i drugo (član 15. tačka 5);
2. ako prlja, šara, oštećuje i zagađuje zgrade, javne vodovodne, telefonske, sanitarne i druge uređaje i njihove dijelove, blati izloge i fasade prilikom pranja ulica, ljepljenje plakata bez dozvole i izvan mjesta određenih za tu svrhu (član 15. tačka 6);
3. ako prosipa i rastura utovareni materijal iz vozila koja se kreću ili se nalaze na površini javnog saobraćaja (član 17);
4. ako istovar i utovar ogrjevnog, građevinskog i drugog materijala i robe vrši na površini javnog saobraćaja, a za to postoji druga površina, pri čemu se utovar i istovar ne obavlja brzo i bez odlaganja, ako prevoz, utovar i istovar smeća, papira, kabastog otpada, kamena, strugotine, zemlje, pijeska i drugog otpada vrši vozilima u neodgovarajućoj ambalaži i

opremi, koja omogućava rasipanje materijala (član 18);

Za prekršaj iz prethodnog stava kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu i pojedinac novčanom kaznom od 80 DEM.

Član 70.

Novčanom kaznom od 10 do 500 DEM kazniće se za prekršaj građanin:

1. ako ne održava čistoću na drugim površinama iz člana 2. ovog zakona (član 3);
2. ako pri obrezivanju i čišćenju grmlja i živih ograda, materijal i otpatke ne ukloni i javnu površinu ne očisti nakon završenog posla, a ako posao traje više dana, otpatke ne ukloni po završetku svakog radnog dana (član 13);
3. ako izvođač građevinskih radova ne pridržava se obaveza utvrđenih u članu 14. ovog zakona;
4. ako učini koju od zabranjenih radnji iz člana 15. tač. 1. do 16. ovog zakona;
5. ako se ne pridržava obaveza utvrđenih u čl. 16, 17, 18. i 19. ovog zakona;
6. ako postupi suprotno zabrani utvrđenoj u članu 20. stav 3. ovog zakona;
7. ako u posude baca žar, pali otpatke sipa vodu i druge tečnosti i stavlja predmete koji se u smislu ovog zakona ne smatraju otpatkom, kao i prebire po posudama i mjestima za smještaj posuda (član 30);
8. ako prebire i prekopava po deponiji suprotno zabrani iz člana 35. stav 3. ovog zakona;
9. ako se ne pridržava obaveza utvrđenih u čl. 41, 42, 43, 44, 47. st. 4. i 5. i člana 50. stav 2.

ovog zakona;



Broj: 14-01-05-23/10
Sarajevo, 06.01.2009. godine

**MINISTARSTVO ZA PROSTORNO UREĐENJE
I ZAŠTITU OKOLIŠA**
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br.1
SARAJEVO

Predmet: Incijativa za izmjenu zakona iz komunalne djelatnost- doatavlja se

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, je shodno čl.39. Zakona o organizaciju i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj: 20/08) preuzela inspekcijske poslove koji su bili u djelokrugu ministarstava među kojima i poslove komunalne inspekcije. Preuzimanjem poslova, inspektori su nastavili sa vršenjem inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa i podzakonskih akata iz ove oblasti koji regulišu pitanje: komunalne čistoće, privremeno korišćenje javnih površina na području Kantona Sarajevo i komunalne djelatnosti.

Uvidom u navedene propise, ocjenjeno je da u cilju efikasnijeg djelovanja komunalne inspekcije, razgraničenja nadležnosti između općinskih i komunalnih inspektora i usaglašavanja iznosa novčanih kazni sa trenutno važećom valutom, postoji potreba za izmjenom zakonskih propisa.

Iz tog razloga, Vam predlažemo, kao nadležnom organu koji je bio predlagač zakona iz komunalne oblasti, izmjenu postojećih propisa i to kako slijedi:

Izmjenu Zakona o komunalnim djelatnostima / „Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj :31/04 i 21/05/ , predlažemo u slijedećim članovima:

član 4. stav 2.

Potrebno je hitno donošenje podzakonskih akata, obzirom da je u članu 52. ovog Zakona rok za donošenje istih dvije godine od dana stupanja na snagu. Obzirom da je Zakon stupio na snagu 2004. godine, rok je istakao, a podzakonski akti nisu doneseni zbog čega je onemogućena primjena Zakona u cjelosti. Npr. član 18. precizira da će se prava i obaveze između davaoca i korisnika komunalnih usluga regulisati ugovorom, u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima, koji nisu doneseni.



U podzakonskim aktima potrebno je :

precizirati postupak provjere neovlaštenog intervenisanja na komunalnoj infrastrukturi, odnosno neovlaštenog korištenja usluge nakon isključivanja korisnika koji nije platio iskorištenu uslugu /sada postoji mogućnost samo izricanja prekršajne sankcije, ali neovlašteni priključak i dalje ostaje/;

precizirati način i postupak ulaska predstavnika davaoca komunalnih usluga, upravitelja zgrade, odnosno nadležnog inspektora radi pregleda zajedničkih i unutrašnjih instalacija;

precizirati postupak i način rada na otklanjanju kvara na instalacijama / vodovoda i kanalizacije /, u slučajevima kada se instalacije djelomično nalaze na privatnom posjedu, a koriste ih građanin ili građani koji nisu vlasnici posjeda. U velikom broju slučajeva vlasnik posjeda ne dozvoljava intervenciju u cilju opravke ovlaštenom davaocu komunalne usluge./ Prema Odluci o vodovodu i kanalizaciji općina može utvrditi pravo služnosti na nekom posjedu u cilju opravke kvara, ali nemamo pouzdanih podataka da li to općine čine/.

U čl. 48.stav 2., 49.stav 2, te čl.50.stav 3. utvrditi raspon kazne od (trenutno je utvrđena samo kazna do), što komunalnog inspektora onemogućava da izda prekršajni nalog u skladu sa Zakonom o prekršajima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl.novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 31/06).

Izmjenu i dopunu Zakona o komunalnoj čistoći / „Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj: 11/97 /

U članu 2.

brisati riječi „održavanje čistoće u dvorištima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, garažama i šupama“ iz razloga što je navedeno pitanje uređeno čl.16.i 17. Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama – Prečišćeni tekst. („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj: 17/08) kao i općinskim odlukama donesenim od strane općina koje ne ulaze u sastav Grada.

U slučaju da se ne izvrši izmjena i dopuna predloženog člana potrebno je usaglasiti odredbe ovog Zakona sa Odlukom o kućnom redu u stambenim zgradama, jer je u kaznenim odredbama Odluke obuhvaćen isti prekršaj sa znatnom razlikom u visini kazne.

Obzirom da je navedeno pitanje uređeno Zakonom i odlukama, potrebno je precizirati nadležnosti kantonalnih, gradskih i općinskih inspektora

Iza člana 4.

potrebno je dodati novi član kojim će se definisati odnos u smislu pravilnog korištenja prema privatnom posjedu (dvorišta, bašte, napuštene građevine, napušteni posjedi i sl.) iz razloga što u sadašnjim propisima koji regulišu ovo pitanje, bez obzira na način korištenja tog prostora nisu propisane mogućnosti djelovanja nadležnih inspekcija sa ciljem konačnog rješavanja tog problema.



web: <http://vlada.ks.gov.ba>
e-mail: premijer@ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



u članu 4. čl. 2. dvorišta, bašte, napuštene građevine, napušteni posjedi i sl. koje nisu sastavni dio zgrade

Ovakvim definisanjem riješile bi se dileme koje se odnose na član 15.tačka 13. ovog Zakona.

U članu 15.tačka 8.

Iza riječi „đubrenje“ potrebno je dodati riječi:
„izuzev stajskog đubriva“

Iza tačke 16. dodaju se tačke :

17. koja glasi:

Parkiranje na javnim zelenim površinama i rekreacionim stazama, kao i na drugi način prljanje i oštećivanja javnih zelenih površina i rekreacionih staza.

18. koja glasi:

Zabranjeno je odlaganje otpadaka iz čl. 5. ovog zakona, građevinskog i drugog otpada u napuštene objekte i posjede.

19.koja glasi:

Zabranjeno je loženje vatre, paljenje otpada na javnim i drugim površinama,osim na za to uređenim mjestima.

Iza člana 27. dodati novi član koji glasi:

Vlasnik ili korisnik stambenog ili poslovnog prostora dužni su kućni otpad iznositi u tačno određenim vremenskim terminima utvrđenim Programom odvoza otpada.

član 41. mjenja se i glasi:

Uklanjanje snijega i posipanje pristupnih puteva i pločnika stambenih zgrada (kolektivno stanovanje)vrše preduzeća ili druga pravna lica kojima je zgrada povjerena na upravljanje i održavanje.

Potrebno je definisati prostor koji pripada zgradi odnosno javnu površinu, jer se sada sve pretvara u javnu površinu,obzirom de se iz zgrada izlazi direktno na pločnik ili trg.

U ovom dijelu potrebno je usaglasiti član 8. Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama.

član 59. dopuniti i u istom

definisati nadležnost općinskog, gradskog i kantonalnog inspektora.

U članu 63.

Iza riječi „identitet osobe“ dodati riječi „i sačiniti zapisnik ili službenu zabilješku, koji proslijeduje nadležnom komunalnom inspektoru na postupanje“.



član 64.

Iza riječi „ i“ brisati riječi“podnosi prijavu kantonalnom inspektor nadležnom za komunalnu inspekciju“ i zamijeniti riječima“dostavlja zapisnik o utvrđenim nepravilnostima kantonalnom, gradskom ili općinskom komunalnom inspektor, u zavisnosti od nadležnosti utvrđenih Zakonom o komunalnoj djelatnosti i ovim Zakonom, radi pokretanja postupka“ .

član 67.

tačka 4.- dodati iza broja 15, brojeve 16,17,18, i 19.

tačka 7.- u zagradi treba da stoji (čl.26. stav 2 i 3)

tačka 10.- dopuniti sa slijedećim čl.41., 42.,47 i 48. stav 2“

član 68.

Iza tačke 4. dodati **novu tačku 5.** koja glasi „ ako učini prekršaj iz člana 27a“

član 70.

stav 1- umjesto riječi „ od 10-500 DEM“ treba da stoji „ od 100-500 KM“

tačka 4. – umjesto riječi „od 1-16“ treba da stoji „od 1-19“

Iza tačke 6 dodati **novu tačku** koja glasi „ ako postupi suprotno odredbama člana 27a „

tačka 9. iza riječi „stav 4. i 5. dodati i člana 48. stav 2.

KAZNENE ODREDBE

Termin „ imalac radnje“ zamijeniti sa terminom“ fizičko lice“ jer Zakon o prekršajima u Federaciji Bosne i Hercegovine ne definiše pojam imalac radnje

Izvršiti promjenu termina valute iz DEM u KM.

Izmjene i dopune Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Kantona Sarajevo / Sl. novine Kantona Sarajevo“broj: 20/04/

U članu 24.stav 3.

Riječi „odnosno komunalna inspekcija Kantona / u daljem tekstu komunalna inspekcija /treba zamijeniti riječima „općinska komunalna inspekcija „/ u daljem tekstu komunalna inspekcija/

član 30.

Riječi „imalac radnje“ zamijeniti riječima „fizičko lice“, jer Zakon o prekršajima u FBiH, ne poznaje pojam „imalac radnje“. U tom smislu definisati i iznos novčane kazne.



web: <http://vlada.ks.gov.ba>
e-mail: premijer@ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



član 31.

Riječi „fizičko“ lice pojasniti kao „fizičko lice-gradanin“ ili „pojedinač“

član 33.

Riječi „imalac radnje“ zamijeniti riječima „fizičko lice“, jer Zakon o prekršajima FBiH, ne definiše pojam „imalac radnje“. U tom smislu definisati i iznos novčane kazne. Brisati riječi „mandatna kazna“.

Pored gore datog prijedloga, istčemo da su podzakonski akti koji regulišu komunalnu oblast neusklađeni sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, te je neophodno donošenje ovih propisa kako bi se regulisali sami odnosi u komunalnoj djelatnosti i stvorili uslovi za potpun inspekcijski nadzor od strane komunalne inspekcije.

Nadamo se da ćete navedene prijedloge razmotriti, iste ocijenite kao osnovane i pokrenuti potrebne aktivnosti oko usklađivanja zakonskih propisa sa datim prijedlogom.

S poštovanjem,

DOSTAVITI:

1.Naslovu

2.Arhiva

DIREKTOR

Heni - Erduan Česir



web: <http://vlada.ks.gov.ba>
e-mail: premijer@ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



07-08-2015

Sekretar

973

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Kantonalna uprava za
inspekcijske poslove




Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Cantonal Administration for
Inspection Issues

Inspektorat urbanističko-građevinske,
ekološke i komunalne inspekcije



- 7-08-2015

02 18423



KANTON SARAJEVO

Datum: 05.08.2015.godine

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Uredžbeni broj: 14-06/01-23.1-02033/15

SARAJEVO

Reisa Džemaludina Čauševića br.1

PREDMET : Zakon o komunalnoj čistoći, prijedlog izmjena i dopuna – dostavlja se

Shodno zaključku sa sastanka održanog 08.06.2015.godine, a nakon uvida u kasnije dostavljene materijale koji se odnose na izmjene i dopune aktuelnog propisa kojim se definiše oblast komunalne čistoće dostavljamo prijedlog izmjena i dopuna kao radni materijal.

Prijedlog izmjena i dopuna

Zakona o komunalnoj čistoći ("Sl.novine Kantona Sarajevo", br:11/97)

ovo je

Član 2.

Iza riječi " na javnim površinama" dodati riječi " i mobilijaru (stubovima javne rasvjete, stubovima kontaktne mreže tramvaja i trolejbusa, elementima saobraćajne signalizacije, klupama i sl.)".

Iza riječi " u dvorištima" dodati riječi " objekata kolektivnog stanovanja".

Iza riječi "stubišta i sl." dodati riječ "kolektivnim".

Obrazloženje:

Postojećim propisom nije preciziran način održavanja čistoće (čišćenje i uklanjanje nelegalno postavljenih plakata ili drugih sadržaja) na stubovima javne rasvjete, kontaktne mreže i sl. dok je istovremeno određena zabrana (čl.15 tačka 6.) i prekršajna sankcija za slučaj prljanja kao i postavljanja plakata na nedozvoljenim mjestima.U proteklom periodu protiv svih počinioca prekršaja koje je na terenu veoma teško, a ponekada i nemoguće utvrditi, poduzimane su sve Zakonom predviđene mjere, ali nije postignut zadovoljavajući rezultat. Smatramo da se održavanje komunalne čistoće na



web: <http://kuip.ks.gov.ba>

mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)

+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151; 569-890

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića br. 1

zadovoljavajućem nivou može postići samo istovremenim poduzimanjem mjera i sankcionisanjem prekršioaca i redovnim održavanjem čistoće stubova i drugih sadržaja.

Napomena:

Obzirom da se ova odredba odnosi i na objekte kolektivnog stanovanja, dvorišta i kolektivne garaže neophodno je u kontekstu odluka o kućnom redu u stambenim zgradama (gradska i općinske) i propisa o održavanju i upravljanju zajedničkim dijelovima zgrada odrediti i nadzor gradske, općinske i kantonalne inspekcije za nadzor u stambenoj oblasti.

Član 4.

U stavu 1. iza riječi "površinama" dodati riječi " i "javnim mobilijarom" NE 9

U stavu 1. poslije tačke 8. dodati novu tačku 9.

"stubovi ulične rasvjete, kontaktne mreže tramvaja i trolejbusa, elementi saobraćajne signalizacije, klupe i sl."

Obrazloženje:

Navedena odredba je neophodna iz razloga što trenutno ni jednim propisom nisu pomenuti ovi sadržaji niti određen postupak i način održavanja čistoće istih.

Član 5.

U stavu 1. tačka 3. neophodno preciznije defmisati pojam "napuštena vozila", npr. "vozilo bez osnovnih-vitalnih dijelova motora, karoserije i sl."

Obrazloženje:

Kantonalnoj komunalnoj inspekciji u proteklom periodu dostavljen je veći broj zahtjeva građana za uklanjanje vozila sa objašnjenjem da se radi o nelegalno odloženom kabastom otpadu. Utvrđivanje stvarnog stanja odnosno činjenice da li se radi o vozilu koje se privremeno ne koristi iz razloga kvara, prekida u registraciji i sl. ili stvarno havarisanom napuštenom vozilu bez vlasnika je otežano jer ne postoji decidno pojašnjenje pojma "napušteno vozilo" koje bi se tretiralo kao nepropisno odložen kabasti otpad.

Član 6.

Iza stava 4. dodati novi stav 5.

"Održavanje čistoće na elementima javnog mobilijara iz čl.4. tačka 9. vrše preduzeća ili druga pravna lica kojima su ti sadržaji povjereni na korištenje, upravljanje i održavanje."

Obrazloženje:

Navedena odredba je neophodna iz razloga što trenutno ni jednim propisom nisu pomenuti ovi sadržaji niti određen postupak i način održavanja čistoće istih.





Član.14

U stavu 1. tački 5. iza riječi "materijal" dodati riječi " na adekvatnoj kartonskoj ili PVC foliji, uz obavezu prekrivanja svih praškastih materijala istom".

Obrazloženje:

Utvrđivanje ove obaveze doprinijelo bi manjem zaprljanju javnih površina kao i smanjenju pojave prašine.

Član.15

U stavu 1. tačka 2. neophodno preciznije definisati pojam "starih automobila", u kontekstu prethodno navedenih primjedbi za čl.5.

U stavu 1. tačka 13. iza riječ "i drugih objekata" " dodati riječ "pražnjenje"

Obrazloženje:

U cilju preciziranja prekršaja i dokazivanja u prekršajnom postupku stvarne namjere izvršioaca prekršaja riječ "pražnjenje" ukazuje na postojanje namjere.

U stavu 1. tačka 10. brisati riječ "nepropisno"

Obrazloženje:

Držanje životinja na javnim površinama treba da bude zabranjeno, a sam način držanja određen je drugim propisima.

Član.26.

U stavu 2. iza riječi "korisnici" dodati riječi " u ovisnosti od stvarnih potreba i djelatnosti i prostornih mogućnosti".

Obrazloženje:

Primjena dosadašnje odredbe rezultirala je određenim problemima prvenstveno u segmentu prostornih mogućnosti za lociranje novonabavljenih posuda za otpad. Naime uvažavajući odredbe čl 5 st.1 tač.2. i čl.24 Zakona, broj posuda za otpad na određenom prostoru uslovljen je mogućnošću sakupljanja cjelokupnog kućnog otpada u vremenskom razmaku između dva odvoza. Poseban problem predstavlja smještaj novih posuda na lokalitetima na kojima se nalaze već izgrađene niše za posude sa tačno određenim brojem posuda prema općinskim planovima.



Član.48.

U stavu 3. iza riječi "za komunalne poslove" dodati riječi " i na adekvatan način (putem MZ i sl.) obavještava građane o istom".

Obrazloženje:

Navedena dopuna je neophodna obzirom da do sada nikada građani nisu obavješteni o mjestu deponovanja uklonjenog snijega, tako da i oni malobrojni koji savjesno pokušavaju očistiti snijeg sa krovova ili ulice nisu bili u mogućnosti isti odlagati na pravilan način.

Član.58.

U stavu 1. iza riječi "uklanjanja snijega" dodati riječi "na javnim površinama".

Obrazloženje:

Zakonom o komunalnim djelatnostima definisane su komunalne djelatnosti čije obavljanje obezbjeđuje Kanton.

Član.59.

U stavu 1. iza riječi "nadzora" dodati riječi " nad provođenjem odredbi ovog Zakona koje se odnose na javne površine".

Obrazloženje:

Zakonom o komunalnim djelatnostima definisane su komunalne djelatnosti čije obavljanje obezbjeđuje Kanton kao i nadležnost za inspeksijski nadzor kantonalnog komunalnog inspektora.

Član.62.

U stavu 1. iza riječi "nadležan za poslove" brisati riječi "prostornog uređenja, stambenih i".

Obrazloženje:

Navedena izmjena uslovljena reorganizacijom ranijeg ministarstva i formiranjem novog za oblast komunalnih poslova.

Prijedlog izmjena i dopuna

Radna verzija Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o komunalnoj čistoći

Član.15-a

Stav 1. tačka 19.

Za kvalitetnu primjenu ove odredbe neophodno je detaljnije definisanje pojma "napušteni objekti i posjedi" kao i samog postupka inspeksijskog nadzora.



web <http://kuip.ks.gov.ba>
 mail kuip@kuip.ks.gov.ba
 Tel : + 387 (0) 33 770-100 (centrala)
 - 387 (0) 33 569-870 (direkto.)
 Fax: + 387 (0) 33 770-151, 569-890
 Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića br. 1



Obrazloženje:

Na terenu je veoma teško utvrditi vlasništvo i granice posjeda kao i počinioc prekršaja (obično ih je više, jer se odlaganje vrši u dužem periodu), a poseban problem predstavlja nelegalno korištenje posjeda ili useljavanje u objekat beskućnika koji sakupljaju otpad. Način ulaska u privatni posjed definisan je drugim propisima (rješenje općine), a poseban problem bilo bi i izvršenje rješenja inspektora prinudnim putem.

Član.14.(izmjena čl.64.)

U stavu 1. iza riječi "kantonalnoj" dodati riječi " gradskoj, odnosno općinskoj", a iza riječi "inspekciji" dodati riječi "u ovisnosti da li se prekršaj odnosi na materiju regulisanu ovim Zakonom ili odlukama o kućnom redu.

Obrazloženje:

Održavanje čistoće u stambenim objektima definisano odlukama o kućnom redu kao i inspekcijski nadzor.

Član.20 (izmjena čl.70)

U tački 10. brisati čl. 41. jer se isti ne odnosi na građane.

Istaknute primjedbe i prijedlozi predstavljaju radnu verziju te istovremeno iskazujemo spremnost na dalju saradnju, a sve u cilju donošenja što kvalitetnijeg propisa kojim će se regulisati ova oblast.

Ovom prilikom naglašavamo neophodnost donošenja posebnog podzakonskog akta kojim bi se regulisala oblast održavanja javnih površina (Zakon o komunalnim djelatnostima, čl.4.tačk. 13.), odnosno poslovi uređivanja i redovnog održavanja zelenih i rekreativnih površina.

S poštovanjem

Pripremila:

Razija Kuduzović

DOSTAVLJENO:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva

M.P.

DIREKTOR

Heni-Erduan Ćesir





Kantonalno javno komunalno preduzeće "RAD" d.o.o.

Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: 658-038, 616-101, 641-051, 710-270, 611-766; Fax: 656-812, 654-480, 643-966

E-mail: jkpradsa@bih.net.ba; web: www.rad.com.ba; EKO telefon: 660-000

ID broj: 4200316890001, PDV broj: 200316890001, Poreski broj: 0170010500, Šifra djelatnosti: 90.000
Preduzeće registrovano kod: Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenje broj U/I 1664/89, Matični reg.broj 1-1819

MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE
N/R MINISTAR SENAD HASANSPAHIĆ
REISA DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA 1
71000 SARAJEVO

21-07-2015

Naš broj: 02-01-07-9227 / 15
Sarajevo, 20.07.2015. god.

02 21086

Hasan / Adnan / Dino

PRIJEDLOZI ZA POBOLJŠANJE POSTOJEĆEG ZAKONA O KOMUNALNOJ ČISTOĆI
(SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO BR.11/97)

Poštovani

Predlažemo da se u cilju nadogradnje postojećeg Zakona o komunalnoj čistoći uvrste i sljedeće primjedbe koje smo naveli prema dosadašnjem iskustvu.

Član 4

U tački 1. iza riječi „kolovozi“ dodati riječ „biciklističke staze“.

Obrazloženje:

[U Kantonu je u 2015.god. realizacija izgradnje biciklističkih staza, koje kao vid javnoprometne površine nisu bile u vrijeme donošenja zakona 11/97 i važno je odrediti nadležnost održavanja i finansiranja istih]

(Dodavanje novog člana 9a)

„Član 9a

Održavanje čistoće pristupnih puteva i pločnika oko zgrade na površini koja nije javna vrše preduzeće ili drugo pravno lice kojima je zgrada povjerena na upravljanje i održavanje.“

Obrazloženje:

[Zbog nedefinisanosti površina i nadležnosti održavanja i finansiranja]

Član 15

U stavu 1 , iza tačke 1 , dodati novu tačku 1a koja glasi „odlaganje miješanog komunalnog otpada u posude namjenjene za selektivno odlaganje otpada: papir , plastika , staklo i slično, kao i odlaganje otpada koji se može reciklirati, a da za to postoje uslovi, u posude za miješani otpad“

Obrazloženje:

[U cilju unapređenja reciklaže na području Kantona]

U stavu 1 dodati , iza tačke 2 , novu tačku koja glasi „parkiranje vozila na način kojim se onemogućuje vozilima komunalnog preduzeća pristup posudama za otpad kako bi se iste ispraznile“.

Obrazloženje:

[Zbog neobilježnog prostora ispred lokacija kontejnera i nepostojanja zakonske zabrane često su onemogućene redovne aktivnosti prikupljanja otpada zbog parkiranih vozila]

U stavu 1 , tačka 6 , iza riječi „i njihovih dijelova“ dodati riječ „komunalne infrastrukture (posude za otpad , niše za kontejnere, parkovski mobilijar i dr.)

Obrazloženje:

[Član zakona se odnosi na zabrane prijanja i uništavanja zgrada, raznih uređaja, ljepljenje plakata, a ne spominje se komunalna infrastruktura]

Član 20

Dodati stav 4. koji glasi „Kabasti otpad se sakuplja sa lokacija koje se nalaze na javnim površinama, a određuje ih javno komunalno preduzeće uz saglasnost općinskog organa nadležnog za komunalne poslove.“

Obrazloženje:

[U Članu se ne spominje prikupljanje kabastog otpada, nego samo redovnog kućnog, a u toku godine imamo dvije akcije kabastog otpada]

Član 21

Predlažemo da se stav 1 promjeni i da glasi „mjesto za posude i korpe za otpatke na javnim površinama iz Člana 4 ,tačka 1 , određuje općinski organ nadležan za komunalne poslove uz dogovor sa nadležnim komunalnim preduzećem“.

Obrazloženje:

[U starom Članu je rečeno prvo komunalna preduzeća pa saglasnost Općine, ali Općina je ta koja planira komunalnu infrastrukturu naselja]

Član 22

Stav 3. se mijenja i glasi „ Kao posude koriste se : kontejneri i kante za otpad različitih zapremina, podzemni kontejneri, korpe za otpatke i kese.“

Obrazloženje:

[Usklađenost sa nazivima iz Federalnog plana upravljanja otpadom]

(Dodavanje novog člana 23a)

„Član 23a

- (1) „Za odvojeno sakupljanje otpada, koriste se namjenske vrste posuda i to:
- a) plava posuda ili posuda sa plavim poklopcem – za papir i karton,
 - b) žuta posuda ili posuda sa žutim poklopcem – za plastiku i metal,
 - c) zelena posuda ili posuda sa zelenim poklopcem – za staklo,
 - d) smeđa posuda ili posuda sa smeđim poklopcem – za otpad za kompostiranje
- (2) Za miješani otpad koristi se siva posuda ili posuda sa sivim poklopcem“

Obrazloženje:

[Usklađenost sa nazivima iz Federalnog plana upravljanja otpadom]

(Dodavanje novog člana 23b)

„Član 23b

- (1) „Mjesta za posude za odvojeno sakupljanje otpada mogu biti:
- uz lokalne punktove za miješani otpad,
 - zeleni otoci i
 - reciklažna dvorišta.
- (2) Lokalni punktovi za miješani otpad (niše i dr.) su mjesta na javnim površinama na koja se postavljaju posude za miješani otpad,
- (3) Zeleni otoci su mjesta na javnim površinama, na koja se postavljaju posude za selektivno prikupljanje komunalnog otpada,
- (4) Reciklažna dvorišta su mjesta namijenjena za razvrstavanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada, pogodnog za reciklažu i opasnog otpada iz domaćinstva.”

Obrazloženje:

[Usklađenost sa nazivima iz Federalnog (Nacrta Kantonalnog) plana upravljanja otpadom]

(Dodavanje novog člana 23c)

„Član 23c

- „(1) Mjesta za lokalne punktove za miješani otpad i zelene otoke određuju se općinskim planovima upravljanja otpadom.
- (2) Mjesta za reciklažna dvorišta određuju se prostorno-planskim dokumentima.
- (3) Ukoliko u važećim prostorno-planskim dokumentima nisu određena mjesta za reciklažna dvorišta, odrediće ih gradski, odnosno općinski organ nadležan za komunalne poslove.”

Obrazloženje:

[Usklađenost sa nazivima iz Federalnog plana upravljanja otpadom]

Član 30

Član 30. se mijenja i glasi:

- „(1) U posude za komunalni otpad zabranjeno je odlagati tekuće ili polutekuće tvari, žar, lešine životinja, akumulatore, otpad iz klaonica, mesnica i ribarnica, kabasti otpad, zemlju, građevinski otpad i opasni otpad.
- (2) Otpad koji se sakuplja ne smije sadržavati opasni otpad, građevinski otpad, kabasti otpad, životinjske lešine.
- (3) Prilikom postupanja sa komunalnim otpadom mora se iz njega izdvojiti opasni otpad.
- (4) Otpad koji se odlaze u posude za sakupljanje na smije sadržavati nikakve predmete i materije koji mogu eksplodirati, zapaliti posudu ili predstavljati opasnost za uposlenike koji sakupljaju ili tretiraju otpad.
- (5) Predmet sa oštricama trebaju biti umotani da se spriječi povređivanje.
- (6) Zabranjeno je u sivi kontejner odlagati otpad namijenjen za plavi, žuti ili zeleni kontejner.
- (7) Zabranjeno je u kontejnere za odvojeno sakupljanje odlagati drugi otpad, osim otpada za koji su namijenjeni.”

Obrazloženje:

[Preciziranje zabrana bacanja raznog neprimjerenog otpada u posude za otpad, način njegovog odlaganja i slično jer se susrećemo sa velikim brojem problema na terenu]

Član 55

Iza stava 2 dodati novi stav 3 koji glasi:

— o u o u b e e t

„Nadležne općinske službe dužne su dostavljati KJKP"Rad"d.o.o. Sarajevo Rješenja o dozvoli za rad i Rješenja o prestanku rada svih subjekata sa područja nadležne Općine kako bi isti uspostavili evidenciju i vršili naplatu komunalnih usluga.“

Obrazloženje:

[Veliki broj privrednih obveznika ne prijavljuju početak rada ili zatvaranje radnji te time izbjegava plaćanje naknade za održavanje čistoće i nabavku posuda. Obzirom da ta Rešenja izdaju Općine bilo bi neophodno da jedan primjerak Rješenja dostave preduzeću RAD radi utvrđivanja naknade odvoza otpada ili prestanka izdavanja računa)

Član 56 (Dodati alineju 4)

Vlasnici stambenih prostora izvan mjesta prebivališta ili inostranstva koji povremeno koriste stanove dužni su plaćati naknadu za odvoz otpada po postojećem cjenovniku ili odrediti vremenski period kada će koristiti prostor za stanovanje. Taj period ne može biti manji od tri mjeseca u kalendarskoj godini.

Vlasnik stambenog objekta koji se nalazi izvan mjesta prebivališta koji povremeno koristi objekat dužan je prijaviti komunalnom preduzeću period od tri mjeseca za koji će plaćati usluge. Ako ne izvrši prijavu smatrat će se korisnikom tokom čitave godine.

Obrazloženje:

[U gradu postoji cca 10.000 stanova čiji su vlasnici izvan Kantona Sarajevo (Zenica, Tuzla, inostranstvo itd.) koji povremeno koriste iste i teško ih je evidentirati.]

Član 70

U stavu 1. tačka 4. izmjeniti riječ „16“ u maksimalan broj tački koje će imati ovaj član.

U stavu 1. tačku 7. izmjeniti da glasi „ako postupi suprotno zabrani utvrđenoj u članu 30. tačke 1. do 7. ovog Zakona“

S poštovanjem,



DIREKTOR
Galim Babić dipl.ing.građ.



Kantonalno javno komunalno preduzeće "RAD" d.o.o.

Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: 658-038, 616-101, 641-051, 641-442, 611-766; Fax: 656-812, 654-480, 643-966

E-mail: jkpradsa@bih.net.ba; web: www.rad.com.ba; EKO telefon: 660-000

ID broj: 4200316890001, PDV broj: 200316890001, Poreski broj: 0170010500, Šifra djelatnosti: 90.000

Preduzeće registrovano kod: Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenje broj U/I 1664/89, Matični reg.broj 1-1819

Broj: ^{okrad-dj-}3594/15
Sarajevo, 11.06.2015.

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO KOMUNALNE
PRIVREDE I INFRASTRUKTURE
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1
n/r Ministra

19-06-2015

Sekretar
J. V. M. J. M.

L27

22-06-2015
02 18423

Na osnovu zaključka sa sastanka održanog 08.06.2015. godine u Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture dostavljamo Vam:

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o komunalnoj čistoći (Službene novine Kantona Sarajevo broj 11/97)

- član 15.

Dodati:

- tačku 11.

Iza riječi "vozila" dodati: čilima i drugih stvari.

Iza tačke 16. dodati:

- tačku 17. koja glasi:

Parkiranje vozila na javnim zelenim površinama i rekreacionim stazama istih kao i na druge načine prljanje i oštećivanje javnih zelenih površina, iz člana 4. tačka 8.

- tačku 18. koja glasi:

Parkiranje vozila uz posude za otpad tako da se onemogućava pražnjenje posuda.

- tačku 19. koja glasi:

Loženje vatre i paljenje otpada na javnim i drugim površinama.

Obrazloženje:

Izmjene i dopune ovog člana predložene su iz razloga potpunijeg definisanja zabranjenih aktivnosti u smislu ovog Zakona, kao i što smatramo da dodate tačke predstavljaju zabranjene aktivnosti i da ih kao takve treba i utvrditi, a iste su što je praksa pokazala veoma čest prekršaj.

- član 27.

Iza člana 27. dodati novi član (ili član 27A.) koji glasi:

Transakcijski račun:
HVB Central Profit banka d.d. Sarajevo: 129-10/-1000009-87
UPI BANKA d.d. Sarajevo: 154-001-1100043093

Certifikat ISO 9001:2000 za područje:
Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i čišćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafiterijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIC, proizvodnja asfaltmase i održavanje mehanizacije

Građani i vlasnici i korisnici poslovnih prostora i objekata i druga pravna i fizička lica, dužni su kućni otpad iznositi u tačno određenim vremenskim terminima utvrđenim programom odvoza otpada.

Obrazloženje:

Dopuna je predložena obzirom da je programom odvoza otpada u nekim reonima decidno naveden vremenski termin odlaganja (odlaganje putem "vrećica"), a česta je pojava nepridržavanja istog što dovodi do pogoršanja komunalne higijene na terenu.

- član 41. - ovaj član je upitan (u vezi sa dugim, nekim nijanjama)

Izvršiti izmjene i isti treba da glasi:

Uklanjanje snijega i posipanje pristupnih puteva i pločnika stambenih zgrada (kolektivno stanovanje) vrše preduzeća ili druga pravna lica kojima je zgrada povjerenca na održavanje.

Obrazloženje:

Izmjenu člana predlažemo u cilju preciznijeg definisanja nadležnosti uklanjanja snijega i spriječavanja poledice na pristupnim putevima i pločnicima zgrada kolektivnog stanovanja, obzirom da je postojećim članom regulisano da isto vrše korisnici stana što predstavlja kolektivnu odgovornost i problem u vršenju kontrole i nadzora.

- član 45.

Izvršiti izmjene i treba da glasi:

Uklanjanje snijega sa tramvajskih, autobuskih i željezničkih stajališta, tramvajskih i željezničkih pruga i benzinskih stanica i posipanje tih površina vrše preduzeća i druga pravna lica koja te površine koriste, odnosno kojim upravljaju.

Obrazloženje:

Izmjena se predlaže iz razloga što se u ovom Zakonu prepliće pojam stajalište i stanica, te smatramo da je potrebno tačno definisati šta predstavlja pojam stajališta, a šta stanica.

- član 55.

Dodati stav 3. koji glasi:

Ukoliko korisnik usluge ne postupi u smislu stava 2. ovog člana, ovlašteni zaposlenici komunalnog preduzeća takvog korisnika usluge će evidentirati kroz zapisnik o uključivanju korisnika usluge, koji će se smatrati ugovorom o korištenju usluge iz stava 1. ovog člana.

Obrazloženje:

Dopunu predlažemo iz razloga što korisnici usluga ne prijavljuju korištenje usluge, a koriste uslugu.

- član 63.

Iza riječi "identitet osobe" dodati: i sačiniti zapisnik ili službenu zabilješku.

Dodati novi stav 2. koji glasi:

Komunalni redar zapisnički može naložiti čišćenje otpadom ili na drugi način zaprljane javne i druge površine u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Obrazloženje:

Dopune predlažemo iz razloga jasnijeg i preciznijeg definisanja ovlaštenja i nadležnosti komunalnih redara, kao i efikasnijeg rada na terenu, a sve u cilju poboljšanja komunalne higijene na području Kantona Sarajevo.

- član 64.

U članu, iza riječi "drugim površinama" izmjeniti i dodati:

Sačinjava zapisnike i službene zabilješke na licu mjesta i iste prosljeđuje nadležnoj Kantonalnoj Komunalnoj inspekciji na dalji rad.

Obrazloženje:

Dopunu člana predlažemo radi jasnijeg definisanja odnosa rada između komunalnih redara i nadležne inspekcije.

Kaznene odredbe

- član 67.

Tačka 4. - dodati iza broja 16 brojeve 17, 18 i 19.

Tačka 7. - dodati: ili ne nabavi posudu u skladu sa stavom 2. člana 26.

Tačka 10. - ispred riječi član 43. treba da stoji: član 41, 43, 44 ...

- član 68.

Iza tačke 4. dodati novu tačku 5. koja glasi: ako učini prekršaj iz članâ 27A.

- član 70.

Stav 1. - umjesto riječi "od 10-500 km" treba da stoji: od 50-500 km.

Tačka 4. - umjesto riječi "od 1-16" treba da stoji: od 1-19.

Iza tačke 6. dodati novu tačku 7. koja glasi: ako postupi suprotno odredbama člana 27A.

Napomena: Predlažemo da se iznosi kazni predviđenih u kaznenim odredbama ovog Zakona umjesto u DEM u svim članovima iskažu u KM.

Obrazloženje:

Izmjene kaznenih odredbi predlažemo u cilju uskladjivanja sa gore navedenim izmjenama i dopunama, sankcionisanja odredbi koje u postojećem Zakonu nisu obuhvaćene, kao i povećanja minimalne kazne (član 70.) i uskladjivanje iste sa Zakonom o prekršaju.

Napomena: Navedeni Zakon prema našem mišljenju, a na osnovu svakodnevnog praćenja primjene istog na terenu je na dobar i zadovoljavajući način regulisao oblast komunalne čistoće na području Kantona Sarajevo i uz gore navedene prijedloge izmjena i dopuna smatramo da isti kao takav treba ostati na snazi.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhivi



DIREKTOR

Selim Babić dipl.ing.grad.

Transakcijski računi:
HVB Central Profit banka d.d. Sarajevo: 129-104-1000009-87
UFI BANKA d.d. Sarajevo: 154-001-1100043893

Certifikat ISO 9001:2000 za područje:
Javna higijena (sakupljanje i odlaganje otpada, pranje i ošćenje javnih površina, saobraćaj u mirovanju, kafiterijske usluge, zimska služba), sanacija i rekonstrukcija saobraćajnica, rušenje BIO proizvodnja asfaltnase i održavanje mehanizacije

**PRJEDLOZI ZA POBOLJŠANJE POSTOJEĆEG ZAKONA O KOMUNALNOJ ČISTOĆI
(SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO BR.11/97)**

Član 4

U tački 1. iza riječi „kolovozi“ dodati riječ „biciklističke staze“.

*Regulisan
član 6. stav 3.
11) + 12) hoi*

(Dodavanje novog člana 9a)

„Član 9a

Održavanje čistoće pristupnih puteva i pločnika oko zgrade na površini koja nije javna vrše preduzeće ili drugo pravno lice kojima je zgrada povjerena na upravljanje i održavanje.”

Član 15

U stavu 1 , iza tačke 1 , dodati novu tačku 1a koja glasi „odlaganje miješanog komunalnog otpada u posude namjenjene za selektivno odlaganje otpada: papir , plastika , staklo i slično, kao i odlaganje otpada koji se može reciklirati, a da za to postoje uslovi, u posude za miješani otpad“

U stavu 1 dodati , iza tačke 2 , novu tačku koja glasi „parkiranje vozila na način kojim se onemogućuje vozilima komunalnog preduzeća pristup posudama za otpad kako bi se iste ispraznile“.

*ova
ugodh*

U stavu 1 , tačka 6 , iza riječi „i njihovih dijelova“ dodati riječ „komunalne infrastrukture (posude za otpad , niše za kontejnere, parkovski mobilijar i dr.)

Član 20

Dodati stav 4. koji glasi „Kabasti otpad se sakuplja sa lokacija koje se nalaze na javnim površinama, a određuje ih javno komunalno preduzeće uz saglasnost općinskog organa nadležnog za komunalne poslove.“

Član 21

Predlažemo da se stav 1 promjeni i da glasi „mjesto za posude i korpe za otpatke na javnim površinama iz Člana 4 ,tačka 1 , određuje općinski organ nadležan za komunalne poslove uz dogovor sa nadležnim komunalnim preduzećem“.

Član 22

Stav 3. se mijenja i glasi „ Kao posude koriste se : kontejneri i kante za otpad različitih zapremina, podzemni kontejneri, korpe za otpatke i kese.“

*ovaj
prema*

(Dodavanje novog člana 23a)

„Član 23a

(1) „Za odvojeno sakupljanje otpada, koriste se namjenske vrste posuda i to:

- a) plava posuda ili posuda sa plavim poklopcem – za papir i karton,
- b) žuta posuda ili posuda sa žutim poklopcem – za plastiku i metal,
- c) zelena posuda ili posuda sa zelenim poklopcem – za staklo,

*član 23
stav (2)
040
regulisan*

- d) smeđa posuda ili posuda sa smeđim poklopcem – za otpad za kompostiranje
(2) Za miješani otpad koristi se siva posuda ili posuda sa sivim poklopcem”

(Dodavanje novog člana 23b)

„Član 23b

- (1) „Mjesta za posude za odvojeno sakupljanje otpada mogu biti:
- uz lokalne punktove za miješani otpad,
- zeleni otoci i
- reciklažna dvorišta.
(2) Lokalni punktovi za miješani otpad (niše i dr.) su mjesta na javnim površinama na koja se postavljaju posude za miješani otpad,
(3) Zeleni otoci su mjesta na javnim površinama, na koja se postavljaju posude za selektivno prikupljanje komunalnog otpada,
(4) Reciklažna dvorišta su mjesta namijenjena za razvrstavanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada, pogodnog za reciklažu i opasnog otpada iz domaćinstva.”

(Dodavanje novog člana 23c)

„Član 23c

- „(1) Mjesta za lokalne punktove za miješani otpad i zelene otoke određuju se općinskim planovima upravljanja otpadom.
(2) Mjesta za reciklažna dvorišta određuju se prostorno-planskim dokumentima.
(3) Ukoliko u važećim prostorno-planskim dokumentima nisu određena mjesta za reciklažna dvorišta, odrediće ih gradski, odnosno općinski organ nadležan za komunalne poslove.”

Član 30

Član 30. se mijenja i glasi:

- „(1) U posude za komunalni otpad zabranjeno je odlagati tekuće ili polutekuće tvari, žar, lešine životinja, akumulatore, otpad iz klaonica, mesnica i ribarnica, kabasti otpad, zemlju, građevinski otpad i opasni otpad.
(2) Otpad koji se sakuplja ne smije sadržavati opasni otpad, građevinski otpad, kabasti otpad, životinjske lešine.
(3) Prilikom postupanja sa komunalnim otpadom mora se iz njega izdvojiti opasni otpad.
(4) Otpad koji se odlaže u posude za sakupljanje na smije sadržavati nikakve predmete i materije koji mogu eksplodirati, zapaliti posudu ili predstavljati opasnost za uposlenike koji sakupljaju ili tretiraju otpad.
(5) Predmet sa oštricama trebaju biti umotani da se spriječi povređivanje.
(6) Zabranjeno je u sivi kontejner odlagati otpad namijenjen za plavi, žuti ili zeleni kontejner.
(7) Zabranjeno je u kontejnere za odvojeno sakupljanje odlagati drugi otpad, osim otpada za koji su namijenjeni.”

Član 56

Vlasnici stambenih prostora izvan mjesta prebivališta ili inostranstva koji povremeno koriste stanove dužni su plaćati naknadu za odvoz otpada po postojećem cjenovniku ili odrediti vremenski period kada će koristiti prostor za stanovanje. Taj period ne može biti manji od tri mjeseca u kalendarskoj godini. Cijena usluge u tom slučaju se uvećava za iznos od 30% od zadane cijene (alternativa po odluci komunalnog preduzeća uz saglasnost Vlade kantona)

Vlasnik stambenog objekta koji se nalazi izvan mjesta prebivališta koji povremeno koristi objekat dužan je prijaviti komunalnom preduzeću period od tri mjeseca za koji će plaćati usluge.

Član 70

U stavu 1. tačka 4. izmjeniti riječ „16“ u maksimalan broj tački koje će imati ovaj član.

U stavu 1. tačku 7. izmjeniti da glasi „ako postupi suprotno zabrani utvrđenoj u članu 30. tačke 1. do 7. ovog Zakona“

Sarajevo, 14.07.2015.godine

KJKP“RAD“



Broj: 03-04-02-24272/15
 Sarajevo, 09.09.2015.godine

Hasan

**MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE
 I INFRASTRUKTURE**
 gosp. Senad Hasanspahić, ministar



PREDMET: Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj čistoći,
 mišljenje –
VEZA: Vaš akt, broj: 27-02-21086/15 od 07.09.2015. godine


Postupajući po vašem aktu, broj i datum gornji, u skladu sa odredbama člana 7. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/12-Prečišćeni tekst i br. 41/12 i 8/15) i člana 4. stav 2. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 21/11, 30/11 i 23/15), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je nacrt ovog zakona i daje slijedeće

MIŠLJENJE

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj čistoći je propis kojim se ne povređuju prava zaštićena Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim međunarodnim konvencijama kojima se štite ljudska prava.


S poštovanjem,

Dostaviti:
 1. Naslovu;
 2. a/a.



MINISTAR

Enver Smajkan, dipl. pravnik





KANTON SARAJEVO
Ured za zakonodavstvo
Vlade Kantona Sarajevo

CANTON SARAJEVO
Office for legislature of Sarajevo Canton
Government

Broj: 09-02-24270/15
Sarajevo, 14.09.2015. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE

14-09-2015

PREDMET: Stručno mišljenje na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj čistoći.-

Na osnovu člana 2. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 7/06-Prečišćeni tekst) i čl. 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst, 30/11-Ispravka i 23/15), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

1. Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo nema primjedbi na dostavljeni tekst nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj čistoći, te isti može poslužiti kao polazna osnova za pripremu kvalitetnog prijedloga ovog propisa.

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst, 30/11-Ispravka i 23/15), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



SECRETAR
Ahmed Džubović, dipl.pravnik



web: <http://uz.ks.gov.ba>
e-mail: ured@ks.gov.ba
Tel/fax: + 387 (0) 33 560-448
Sarajevo, Hamida Dizdara 1



17-09-2015

1151

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo finansija



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Finance

Broj:08-01-02- 24271/15
Sarajevo, 15.09.2015. god.

**MINISTARSTVO KOMUNALNE
PRIVREDE I INFRASTRUKTURE
KANTONA SARAJEVO
O V D J E**

16-00-7015

PREDMET: Mišljenje
Veza: vaš broj: 27-02-21086/15 od 07.09.2015. godine

Vezano za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj čistoći, navodimo da je članom 3. stav (4) Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 21/11- Novi prečišćeni tekst, 30/11 i 23/15) propisano da ukoliko su za sprovođenje propisa potrebna finansijska i druga sredstva, nosilac izrade dužan je prethodno pribaviti mišljenje Ministarstva finansija.

Kako je nosilac izrade, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj čistoći dalo obrazloženje da provođenje ovog zakona ne zahtjeva dodatna finansijska sredstva, shodno navedenoj Uredbi smatramo da na isti nije potrebno mišljenje Ministarstva finansija.



MINISTAR
Jasmin Halebić
Prof.dr. Jasmin Halebić

Pripremila: Avdić Z.



web: <http://mf.ks.gov.ba>
e-mail: mf.ks.gov.ba
Tel: 387 (0) 33 565-005, Cent: 387 (0) 33 565-000
Fax: 387 (0) 33 565-052 i 565-048
Sarajevo, Maršala Tita 62

TUV

TIC



SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina I - Broj 1

Ponedjeljak, 11. marta 1996.
SARAJEVO

Za svaki broj
se pojedinačno određuje
cijena

Na osnovu članova V-1.4. i IX-3(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 11. marta 1996. godine, donosi

Član 4.

USTAV KANTONA SARAJEVO

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Sadržaj

Ovim Ustavom uređuju se organizacija i status Kantona Sarajevo (dalje: Kanton), njegove nadležnosti i struktura vlasti.

Član 2.

Uspostavljanje Kantona

Područje grada Sarajeva koje je razgraničenjem između entiteta u Bosni i Hercegovini izvršenim Mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu potpisanim u Parizu 14. decembra/prosinca 1995. godine (dalje: Mirovni sporazum) pripalo Federaciji Bosni i Hercegovini (dalje: Federacija), organizira se kao kanton sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.

Član 3.

Naziv i sjedište Kantona

Službeni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo.

Sjedište Kantona je u Sarajevu.

Teritorij Kantona

Teritorij Kantona obuhvata područja općina Centar Sarajevo, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo i Vogošća, kako je to utvrđeno Mirovnim sporazumom. Ovaj teritorij se blije utvrđuje posebnim propisom Skupštine Kantona (dalje: Skupština) sukladno federalnim zakonima.

U slučaju izmjena teritorija Kantona odvajanjem dijelova teritorije radi pripajanja kantonima ili pripajanjem dijelova drugih kantona ovom Kantonu, Skupština daje svoje prethodno mišljenje, a radi njegove potvrde može zatražiti i lično i izjašnjavanje građana sa područja Kantona na neki od propisanih načina.

Član 5.

Službeni obilježja Kantona

Kanton ima grb, zastavu, himnu/svečanu pjesmu i pečat, kao i druga obilježja o kojima odlučuje Skupština.

Službeni obilježja Kantona upotrebljavat će se samostalno ili zajedno sa službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim propisima i propisima Kantona.

Za prihvatanje službenih obilježja iz prethodnog stava u Skupštini potrebna je kvalifikovana većina ukupnog broja poslanika.

Član 6.

Odnos prema Bosni i Hercegovini i Federaciji

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim ustavima.

Organi vlasti u Kantonu su dužni obezbijediti punu zaštitu interesa Bosne i Hercegovine i Federacije u njihovom glavnom gradu. Oni ne mogu donositi bilo kakve



propise ili druge akte niti preduzimati radnje kojima bi se na bilo koji način ograničavala prava ili narušavali interesi Bosne i Hercegovine ili Federacije na ovom području.

II - ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Član 7.

Utvrđivanje ljudskih prava i sloboda

Na području Kantona obezbjeđuje se puna zaštita ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Bosne i Hercegovine i Ustavom Federacije, kao i u instrumentima datim u Aneksu Ustava Federacije.

Skupština ili bilo koji drugi organ Kantona ne mogu reducirati ljudska prava i slobode utvrđene aktima iz prethodnog stava. Oni su dužni u donošenju propisa i u njihovoj primjeni posebno voditi računa o efektima koje ti propisi imaju ili mogu imati u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Član 8.

Zaštita ljudskih prava i sloboda

Skupština će obezbijediti donošenje takvih propisa kojima će se u prvom redu zaštititi utvrđena ljudska prava i slobode, te uvesti efikasni instrumenti te zaštite.

Organi vlasti u Kantonu prilikom izvršavanja propisa su obavezni onemogućiti svako narušavanje ljudskih prava i sloboda, te poduzimati sve potrebne mjere iz svoje nadležnosti radi njihove potpune zaštite. Ovo se posebno odnosi na policijske snage koje će efikasnim, preventivnim i operativnim radom obezbijediti punu ličnu i imovinsku zaštitu svakog građanina.

Član 9.

Komisija za ljudska prava

Radi zaštite ljudskih prava i sloboda i kontrole rada svih organa vlasti Kantona u ovoj oblasti, Skupština obrazuje posebnu Komisiju za ljudska prava.

Broj članova, način njihovog imenovanja te nadležnosti Komisije iz prethodnog stava utvrđuju se posebnim propisom Kantona.

Član 10.

Suradnja sa ombudsmenom i međunarodnim organizacijama

Skupština i drugi organi vlasti su obavezni pružiti ombudsmenu Bosne i Hercegovine, ombudsmenu Federacije i svim međunarodnim posmatračkim tijelima za ljudska prava potrebnu pomoć u vršenju njihovih funkcija na području Kantona.

U okviru pomoći iz prethodnog stava organi Kantona će naročito:

- staviti na uvid sve službene dokumente uključujući i one tajnog karaktera, te sudske i upravne spise;
- osigurati suradnju svake osobe i svakog službenika u davanju potrebnih informacija i podataka;
- osigurati pristup i kontrolu na svim mjestima gdje su osobe lišene slobode, zatvorene ili gdje rade;

d) omogućiti prisustvo sudskim i upravnim postupcima kao i sastancima organa.

Nalazi i izvještaji tijela iz stava 1. ovog člana će se razmatrati u nadležnim organima po hitnom postupku, te će na osnovu toga biti preduzimate odgovarajuće mjere gdje to bude potrebno.

III - NADLEŽNOSTI KANTONA

Član 11.

Određivanje nadležnosti

Kanton ima nadležnosti utvrđene Ustavom Federacije i ovim Ustavom.

U slučaju potrebe za tumačenjem, nadležnosti Kantona utvrđene ovim Ustavom će biti tumačene u korist Kantona po principu predpostavljene nadležnosti, a pojedinačno spomenuta ovlaštenja u ovom Ustavu se neće tumačiti kao bilo kakva ograničenja općih nadležnosti Kantona.

Član 12.

Isključive nadležnosti

U okviru svojih nadležnosti Kanton je nadležan za:

- uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga;
- utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donošenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- utvrđivanje i provođenje kulturne politike;
- utvrđivanje stambene politike, uključujući i donošenje propisa koji se tiču uređivanja i izgradnje stambenih objekata;
- utvrđivanje politike koja se tiče reguliranja i osiguravanja javnih službi;
- donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući i zadržavanje;
- donošenje propisa o unaprijeđivanju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;
- donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
- utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donošenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;
- provođenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite;
- stvaranje i primjena politike turizma i razvoja turističkih resursa;
- stvaranje pretpostavki za optimalni razvoj privrede koja odgovara urbanoj sredini;
- finansiranje djelatnosti kantonalnih vlasti ili kantonalnih agencija oporezivanjem, zaduživanjem ili drugim sredstvima.

Član 13.

Zajedničke nadležnosti sa Federacijom

Kanton zajedno sa Federacijom, samostalno ili u koordinaciji sa federalnim vlastima vrši slijedeće nadležnosti:

- jamčenje i provođenje ljudskih prava;
- zdravstvo;
- politika zaštite čovjekove okoline;



- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadle nosti

Svoje nadle nosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadle nosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadle nosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.

Član 15.

Prenošenje nadle nosti

Svoje nadle nosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadle nosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadle nosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadle nosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

IV - STRUKTURA VLASTI

A) ZAKONODAVNA VLAST

Član 16.

Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomo predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

Član 18.

Nadle nosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadle nosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadle nost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadle nosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja bud et Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovnikom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bli e se uređuje poslovnikom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadle nosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).